



Grade 2



TERM 3



HL SEP



WORKSHEET

PACK




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. 2. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. 3. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopu e bose. Ke sopu ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopu e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopu ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopu ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopu. Sopu e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopu. Sopu e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopu ka moka. E tloga ele sopu ye bose. Batho kamoka ba rata sopu ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosa go merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika</p> <p>Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: balabala</p> <p>Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika</p> <p>Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: balabala</p> <p>Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. 2. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosa go merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika</p> <p>Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. 3. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: balabala</p> <p>Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA



Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopoye bose. Batho kamoka ba rata sopoye koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. 2. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mma o dira eng? Mma o a _____. 2. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. 3. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitseng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosa go merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopu e bose. Ke sopu ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopu e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopu ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopu ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopu. Sopu e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopu. Sopu e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopu ka moka. E tloga ele sopu ye bose. Batho kamoka ba rata sopu ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopu e bose. Ke sopu ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopu e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopu ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopu ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopu. Sopu e bela. Batho ba bolela ka monkgogo o mbose wa sopu. Sopu e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopu ka moka. E tloga ele sopu ye bose. Batho kamoka ba rata sopu ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 1





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	ngwala	mankgwari	ntlo	mphaka	
		nthoma	nkwele	tšhela	ngwana	
	BALA	<p>Koko o nthoma go nyaka mankgwari. Mankgwari o kae? Koko o re ke o lebelele ka ntlong. Ge ke o hweditše ke mo fe ona. Koko o nyaka go apea sopo. Ka mehla ge koko a apeile sopo e a tsefa. O thoma ka go gotša mollo. Morago ga fao a sege merogo ka mphaka. Ge a feditše o tšhela merogo ka pitšeng. O tšhela le dinoko tše bose. Ke ile ka ngwala ka sopo ya koko ye bose sekolong. Morutiši a re ke ngwadile gabotse kudu.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> koko o nyaka go apea poso mankgwari o kae dinoko tše O tšhela bose. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	aba	baba	lala	lela	
		abela	alela	leba	balela	
	BALA	<p>Ngwana wa sesi o kgoboketša merogo. Ke merogo ya koko. Ke merogo ya koko ya go apea sopo. Merogo ya koko e bose. Koko o lala a e enne ka meetseng gore e tšwe maswika. Ge e tšwele maswikana e ba boleta. Nna le koko re nyaka go abela bana sopo e bose. Bana ga ba rate sopo ya go baba. Ge ba jele sopo e bose re tla ba alela. Ke moka ke tla balela puku. Bana ba rata ge ke balela. Koko o re ke kgona go lela bana.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ngwana wa sesi o kgoboketša eng? Ngwana wa sesi o kgoboketša _____. Ke merogo ya mang? Ke merogo ya _____. Ke mantšu afe ao a hlalosa go merogo ya koko? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: maswika Ngwala potšišo ka: alela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		bala	bogela	bula	buna	
	BALA	<p>Mma o a balabala. Mma o a balabala ka gore ga se ra kgoboketša merogo. Ka mehla re kgoboketša merogo gore mma a apee. Lehono mma o bone re bala puku a thoma go balabala. O re merogo e tla tšea nako go bela ge re sa dire ka pela. Ga ke rate ge mma a balabala. Ke rata ge a bolela le rena gabotse. Nna le sesi re tla tlogela go bogela puku pele re fetša go kgoboketša merogo. Ke nagana gore mma o tha rata seo. Ke nagana gore o tla re apeela sopo e bose.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o dira eng? Mma o a _____. Ke ka lebaka la eng mma a balabala? Mma o a balabala ka gore ga se ra _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: balabala Ngwala potšišo ka: bose</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	kgoboketša	sopo	maswika	bose	koko
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	







BALA







Koko o thoma go dira sopo e bose. Ke sopo ya maswika. Tselane o tla bitša batho gore ba tle ba je sopo e bose. Koko o rata go abela batho ka moka sopo ya gagwe. Koko o a tseba gore batho ga ba rate sopo ya go baba. Tselane o tla botša batho gore ba tle le merogo le dibjana. Koko o tšhela merogo ka moka ka gare ga sopo. Sopo e bela. Batho ba bolela ka monkgo o mbose wa sopo. Sopo e. Koko o abela batho ka moka ka gare ga dibjana tša bona. Re ja sopo ka moka. E tloga ele sopo ye bose. Batho kamoka ba rata sopo ya koko.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko o thoma go dira eng? Koko o thoma dira _____.2. Batho ba tla bitša ke mang? Batho ba tla bitša ke _____.3. Tselane o tla botša batho gore ba tle le eng? Tselane o tla botša batho ba tle le _____ le _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago sopo ya koko? Lentšu leo le hlalosago sopo ya koko ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. mma o re ke se ke ka sepela ka phasetše2. a gona sedie3. go a tšhoša ka phasetšeng



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	elela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a elela. Ga a rate ge meetse a elela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go elela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go elela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go elela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: elela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA







Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	elela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a elela. Ga a rate ge meetse a elela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go elela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go elela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go elela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: elela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA






Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA






Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA







Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA







Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA






Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA




Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA







Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	elela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a elela. Ga a rate ge meetse a elela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go elela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go elela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go elela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: elela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA






Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA






Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leoMeetse a be a sa genwe.morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	elela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a elela. Ga a rate ge meetse a elela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go elela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go elela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go elela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: elela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.



LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA







Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA






Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	elela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a elela. Ga a rate ge meetse a elela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go elela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go elela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go elela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: elela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA




Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 2





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	bela	bolela	balabala	bona	
		aba	baba	lala	lela	
	BALA	<p>Ngwana o bolela ka meetse. O re ba nwele meetse a go baba. O nyaka go lemoša batho ka meetse. O nagana gore gore meetse ga se a lokela batho ka gore a baba kudu. O humane gore meetse a nale morodi. Morodi o kotsi kudu. O nyaka go ngwalela mopresidente lengwalo. O lala a nagana ka lengwalo leo a nyakago go le ngwala. O bona e le taba ye botse gore a ngwale lengwalo gore bothata bo fele.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngwana o lelabo ka meetse 2. o nyaka go lemoša batho ka meetse 3. kotsi kudu Morodi o. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		lebelela	lokela	lengwalo	letela	
	BALA	<p>Ke lekile. Ke lekile go lemoša batho ka meetse. Ke lekile go ba lemoša gore ba lwatša ke meetse. Ke gopola gore meetse a na le mpholo. Ke nyaka go loga maano a gore re ka dira eng ka kotsi ye. Ke nagana gore re ka lebelela gabotse gore bothata ke eng. Ke nagana gore go na le morodi ka meetseng. Ke wona o dirago gore bana ba lwale. Ke wona o dirago gore meetse a babe. Re swanetše go ngwala lengwalo ka tšhoganetšo. Re swanetše go ngwalela mopresidente wa naga lengwalo. Re swanetše go mo lemoša ka kotsi ye.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke lekile go lemoša batho ka eng? Ke lekile go lemoša batho ka _____. Ke nagana gore go nale eng ka meetseng? Ke nagana gore go nale _____ ka meetseng. Ke mantšu afe ao a hlalosago meetse? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: morodi</p> <p>Ngwala potšišo ka: lengwalo</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	ela	eela	ebela	etela	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Koko o ile go etela. O bona meetse a eela. Ga a rate ge meetse a eela. Ga a nyaka meetse a senyega. O bona batho ba ebela ba se na taba le meetse a go eela. Koko a emelela ka tšhoganetšo a lemoša batho kotsi ya meetse a go eela. Koko o ba eleditše gore ba ngwalele mopresidente. Ba swanetše go lemoša mopresidente ka meetse a go eela le a go ema. Meetse a go ema a hlola malwetši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o ile go dira eng? Koko o ile go _____. O bone meetse a dira eng? O bone meetse a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: eela</p> <p>Ngwala potšišo ka: etela</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mopresidente	morodi	tšhoganetšo	ngwalela	lemoša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	







BALA





Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja meetse motseng wa gabo. Meetse a be a na le Morodi. Meetse a be a sa nwege. Mari o ile a tšea sephetho sa go ngwalela Mopresidente lengwalo. O be a leka go mo lemoša ka meetse a mpholo mo motseng wa gabo. Lengwalong la gagwe, o ile a laletša Mopresidente go tla motseng wa gabo. O be a nyaka gore a be le kwešišo e kaone ka kotsi ye ya meetse. O ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja eng motseng wa gabo? Mari o ile a lemoga gore go na le bothata bja _____ motseng wa gabo.2. Meetse a be a na le eng? Meetse a be a na le _____.3. Mari o ile a tšea sephetho sa go dira eng? Mari o ile a tšea sephetho sa go _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mathata a meetse? Lentšu leo le hlalosago mathata a meetse ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. o ile a kgopela mmagwe gore a romele lengwalo leo2. Meetse a be a sa genwe.3. morodi Meetse a be a nale.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA





Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>




LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laletša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA





Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>




LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>						





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laletša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA






Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA






Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA







Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. 2. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. 2. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. 3. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA






Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA






Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laletša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. 2. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. 3. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	--




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. 2. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. 3. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA






Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laletša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>						





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laletša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>




LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laetša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lena _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		oma	bolela	loma	moma	
	BALA					
		<p>Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 3





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	loga	leka	lota	lekile	
		ema	emelela	ena	edimola	
	BALA	<p>Mošemane o eme pele ga lepatlelo. Ke mošemane wa go rata kgwele ya dinao. O ya lepatlelong ka mehla gore a kgone go bogela kgwele ya dinao. O a emelela ge kgwele e eya kua le kua. O a kgahlega. O rata go bogela kgwele ya dinao. Bašemane ba mo laletša gore a bapala le bona. Kgwele e mo sefahlego. Joo! Mošemane wa batho. O swanetše go itlwaetša go bapala kgwele ya dinao.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mošemane o eme pele ga lepatlelo 2. Ke mošemane wa go rata lekgwe ya dinao. 3. Rata O go bogela dinao kgwele 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	mala	mela	mema	maoto	
		moaparo	moela	moma	maatla	
	BALA	<p>Maloba ke be ke bolawa ke mala. Ke be ke bolawa ke mala ke le lepatlelong. Re be re le gare re bapala kgwele ya dinao ge mala a thoma. Mala a be a loma. A be a le bohloko kudu. Ke nyamile ka gore re be re nyaka go mema dibapadi tše dingwe go tla go bapala le rena. Re be re nyaka go bapala le bona lepatlelong la rena. Re šomile ka maatla go lokiša lepatlelo la rena. Dibapadi tša rena ka moka di be di itlwaetša go bapala ka mehla. Ge ke sa bapala go tla ba bothata.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Maloba ke be ke bolawa ke eng? Maloba ke ke be ke bolawa _____. Ke be ke bolawa ke mala ke le kae? Ke be ke bolawa ke mala ke le _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago gore mala a be a le bjang? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: mala</p> <p>Ngwala potšišo ka: kgwele</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	lepatlelo	kgwele	sefahlego	putuka	itlwaetša
	BITŠA	oma	moma	bolela	loma	
		bolela	oma	loma	moma	
	BALA	<p>Lepatlelo le omile. Lepatlelo ga le na dipapadi. Dibapadi di kae? Dibapadi di a babja. Dibapadi di loma ke mala. Ba jele eng? Ba jele nama ya go bola. Batho ka moka ba bolela ka dibapadi. Ba re lepatlelo la go oma ga le botse. Ba nyaka gore dibapadi di fole gore ba tle ba bogele kgwele ya maoto lepatlelong. Lenna ke nyaka go bogela kgwele ya maoto. Go bogela kgwele ya maoto go bose kudu.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Lepatlelo ga le na eng? Lepatlelo ga lona _____. Dibapadi di kae? Dibapadi di a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: bolela</p> <p>Ngwala potšišo ka: lepatlelo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

lepatlelo

kgwele

sefahlego

putuka

itlwaetša



BITŠA

mala

mela

mema

maoto

oma

bolela

loma

moma







BALA






Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya maoto. Ba be ba bapala lepatlelong. O ile a dula ka thoko ga lepatlelo gore a bogele kgwele ya dinao. Kgwele e ile ya tšwa ka lepatlelong ya leba Zweli. Kgwele e ile ya Zweli sefahlegong. Zweli o ile a palelwa ke go e raga. O kwele bohloko kudu. Ge a fihla gae a nyaka dilo tša go dira kgwele e kgolo gore a kgone go itlwaetša go bapala kgwele ya maoto. O ile a putuka ka ntlong go fihlela a hwetša dilo tša go dira kgwele e kgolo e botse. Zweli o ile a thoma go itlwaetša go bapala ka kgwele yeo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala eng? O ile a bona bana ba bagolo ba bapala _____.2. Ba be ba bapala kae? Ba be ba bapala _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira? Lentšu leo le hlalosago kgwele yeo Zweli a nyakago go e dira ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o ile a bona bana ba bagolo ba bapala kgwele ya matoo2. ba be ba bapala lepatlelong3. kudu O bohloko kwele.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila ima	ledimo ila	dilo imela	madi ile	







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila ima	ledimo ila	dilo imela	madi ile	







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila ima	ledimo ila	dilo imela	madi ile	







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 4





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	mala	mela	mema	oma	
		moma	maoto	bolela	loma	
	BALA	<p>Batho ba bangwe ba na le Bokgoni bja go bina. Ge ba bina maoto a bona a itaola. Batho ba rata go bolela ka batho ba go kgona go bina. Dibini di rata go mema batho. Ba rata go mema batho gore ba tle ba ba bone ge ba bina. Go bina go bose kudu. Ba bangwe ba rata go gatiša mebino ya batho ba go kgona go bina. Ge o nyaka go kgona go bina o swanetše o itlwaetše go bina ka mehla. O swanetše go kgonthišiša gore o tseba ditaba tše diswa ka mmino wa gago.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. batho ba bangwe ba nale Bokgoni bja go bina 2. Dibini di rata go mame batho. 3. bina bose kudu Go go. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	ima	ila	imela	ile	
		imela	ile	ima	ila	
	BALA	<p>Bana ba a gatiša. Ba gatiša mmino wa bona. Mmino wa bona o a kgahliša. Mmino wa bana o a thabiša. Ba laetša bja bona bja go bina ka go bapatša dikgatišo tša bona. Se se šušumetša bana ba bangwe bao ba ratago go bina gore ba bine. Ba ka kgona go laetša bja bona ka go bina mapatlelong. Ka mabaka a mangwe ba ka bina sefaleng gona le bona ba dira dikgatišo. Batho ba go se kgone go bina ba imela ke maoto ge ba bina.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Bana ba dira eng? Bana ba a _____. Ba gatiša eng? Ba gatiša _____. Ke mantšu afe ao a hlalosago mmino wa bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: bokgoni Ngwala potšišo ka: imela</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	šušumetša	gatiša	kgonthišiša	botsebi	bokgoni
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		dula	duma	godimo	gabedi	
	BALA	Batho ba rata dilo tša go fapana. Ba bangwe ba rata go bina. Batho ba go rata go bina ba dula ba thabile. Nna ke duma go kgona go bina. Ke duma go bina gore ke kgone go ba le letseno. Ke nyaka go šušumetša bagwera baka gore re bine ka moka. Ke swanetše go kgonthišiša gore ba ba le botsebi bjo bo itšego bja go bina. Re tla itlwaetša pele re gatiša mmino wa rena.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Batho ba bangwe ba rata eng? Batho ba bangwe ba rata _____. Batho ba go rata go bina ba dula ba ikwa bjang? Batho ba go rata go bina ba dula ba _____. Ngwala madiri(a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dila Ngwala potšišo ka: šušumetša</p>

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

šušumetša

gatiša

kgonthišiša

botsebi

bokgoni



BITŠA

dila

ledimo

dilo

madi

ima

ila

imela

ile







BALA







Go bina go be go dula go thabiša Laud. O be a bina ge a eya sekolong. O be a bina ge a kitima lepatlelong la kgwele ya maoto. O be a dula a thabile ge a bina. O ile a gatiša ka tsela yeo a binang mogaleng wa gagwe. Laud o be a bogela mebino ya go fapafapana gore a kgone go kaonafatša go bina ga gagwe. Se se ile sa šušumetša bana ba bangwe bao ba nago le Bokgoni gore ba bine. Laud le bagwera ba gagwe ba ile ba bula sekolo sa go bina. Ba ile ba kgonthišiša gore bana bao ba ratago go bina eba karolo ya sekolo seo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Ke eng seo se bego se thabiša Laud? Laud o be a thabiša ke go _____.2. O be a bina neng? O be a bina ge _____.3. Kgwele e ile ya Zweli kae? Kgwele e ile ya Zweli _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina? Lentšu leo le hlalosago maikutlo a Laud ge a bina ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. go bina go be go dula go thabiša laud2. O be a bina ge a eya selongko3. be a dula O a thabile bina ge a.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapa ka mehla. Dihlapa di na le phepo. Dihlapa di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2




	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana	
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi		
		dula	bula	mabu	duma		
	BALA						<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapu ka mehla. Dihlapu di na le phepo. Dihlapu di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma</p> <p>Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: pula</p> <p>Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma</p> <p>Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: pula</p> <p>Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana	
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi		
		dula	bula	mabu	duma		
	BALA						<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma</p> <p>Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: pula</p> <p>Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma</p> <p>Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: pula</p> <p>Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<div data-bbox="427 436 1513 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1187 1540 1691"> Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana l.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA					
		<p>Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 5





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dila	madi	ledimo	dilo	
		ila	ima	imela	ile	
	BALA	Ke nako ya go ya sekolong. Bana ba imelwa ke mekotlana ya dipuku. Go na le ledimo ka ntle. Bana ba leka go sepela ka lebelo. Mekotla e a ba imela. Yo mongwe o wela fase. O tšwa madi. Ga rena dilo tša go mo thuša. Re sepela ka lebelo gore re kgone go hwetša thušo. Re fihlile sekolong. Re humane thušo. Ga a sa tšwa madi. Ke nako ya matena. Re ja ditshehlana. Ditshehlana di bose kudu.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ke nako ya go ya sekolong 2. go nale lemodi kante. 3. Madi tšwa O.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	dula	bula	mabu	duma	
		duma	mabu	dula	dula	
	BALA	Ke duma go dula le rakgadi. Rakgadi o dula kgauswi le meetse. O re ba rea dihlapi ka mehla. Dihlapi di na le phepo. Dihlapi di nale diproteini. Ga ba reile dihlatswana ba a di omiša. Ba a di omiša gore ba kgone go di ja lebaka le le telele. Dihlatswana le tšona di na le diproteine. Diproteine di aga mmele. Ge o eja diproteine o tla dula o phetše botse mmeleng. Gape o tla kgona go tsepelela ka sekolong.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Ke duma go dula le mang? Ke duma go dula le _____. Rakgadi o dula kae? Rakgadi o dula _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dihlapa? a) _____ b) _____
--	---------------	---


LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: duma Ngwala potšišo ka: diproteine</p>

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		pela	pala	pipa	pata	
	BALA	Go na le ledimo. Ke ledimo le maatla. Bana ba kitima, Pula e thoma go na. Pula e na ka moya. Pula e na ka sefako. Bana ba swere dipelo. Dipudi le tšona di a kitima. Di tlogela modiša. Di kitimela gae. Bana le bona ba leka go kitimela gae ka pela. Ga ba nyake go nelwa ke pula. Ga ba nyake go swarwa ke sefako. Bana ba pipa dihlogo ka mekotlana ya sekolo. Joo! Bana ba batho.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Go nale eng? Go nale _____. Pula ena ka eng le eng? Pula e na ka _____ le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: pula Ngwala potšišo ka: tsepelela</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	tsepelela	kgaetšediagwe	ditshehlana	diproteine	dihlatswana
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<div data-bbox="422 425 1516 1086" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1187 1540 1691"> Lomusa o ile a tsena ka moraleng. O lokišeditše go ya sekolong. Tatagwe o dutše le kgaetšediagwe. Tatagwe Lomusa o ile a bula raka gomme a fa Lomusa sesolana sa ditshehlana. Rakgadi Sophia o ile a gana a re o swanetše go mo fa sesolana sa diproteine. Rakgadi o ile a bula mokotlana wa gagwe a mpha dihlatswana. E be ele dihlatswana tša go oma. Rakgadi o re dihlatswana di na le diproteine ebile di phediša gabotse. Rakgadi o re dimake le tšona di na le diproteini. Go na le mehlare ya dimake ka gae. Ka fao ke tla ja dimake ka mehla. Diproteine di dira gore o kgone go tsepelela ka phaphošing. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tatagwe Lomusa o be a dutše le mang? Tatagwe Lomusa o be a dutše le _____.2. Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa eng? Tatagwe Lomusa o ile a fa Lomusa _____.3. Rakgadi ore dihlatswana di nale eng? Rakgadi ore dihlatswana di nale _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago dihlatswana? Lentšu leo le hlalosago dihlatswana _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. lomusa o ile a tsena ka moraleng2. diproteine di dira gore o kgone go tselelape ka phapošing.3. o dutše Tatagwe le kgaetšediagwe




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a selesa. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi selesa e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direra	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebatl e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

bapatša

meakanyetšo

mokgobo

dikgerekgere

dimatlafatši



BITŠA

nama

naba

nela

bana

rema

rera

roma

iri







BALA



Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	duma
		dula	bula	mabu		
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2



	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a selea. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi selea e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a selesa. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmotša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi selesa e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direra	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a selea. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi selea e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši	
	BITŠA	nama	naba	nela	bana		
		rema	rera	roma	iri		
	BALA						<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a selea. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi selea e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




LELEME LA GAE SEPEDI

BEKE 6





MPHATO 2 KOTARA 3

LETLAKALATŠHOMO




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	pula	pudi	pelo	bupi	
		dula	bula	mabu	duma	
	BALA	<p>Pudi ya tate e a seleka. Maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere. Maloba e wišitše mokgobo wa ditlakala. Tate o be a re kenna. Ge ke mmošša gore ke pudi o ile a makala. Gape e dula e bapala ka mabu. Ke e bone maabane ge be boya go reka bupi. E be e kitima mmileng, Ge ke bula lebati e ile ya kitimela kantlong. Tate o ile a nyaka go swarwa ke pelo ge a bona e kitima e lebile mohlare wa mooka.</p>				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	<p>Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maabane e wetše ka gare ga dikgerekgere 2. Maloba e wišitse mobokgo wa ditlakala. 3. ya tate Pudi seleka e a. 				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	rema	rera	roma	iri	
		reka	remile	direla	romela	
	BALA	<p>Tate o rema mere. Tate o rera go oketša mašemo a merogo. O nyaka go bapatša merogo. O re merogo e nale dimatlafatši. Gape merogo e nale phepo go mebele ya rena. Mebele ya rena e nyaka dimatlafatši ka mehla. Tate o dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O nyaka gore batho ba tsebe gore o a bapatša merogo. O tšere dikgerekgere a aga ntlo ya go bapatša. O beile matlakala a tsebišo pele ga ntlo yeo. A mangwe o ile a roma bana gore ba fe batho mo motseng.</p>				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o rema eng? Tate o rema _____. Tate o rera go oketša eng? Tate o rera go oketša _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago seo mebele ya rena e se nyakago? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: rema Ngwala potšišo ka: mokgobo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		namela	nabile	bone	nele	
	BALA	Mma o bapatša nama. Mma o bapatša nama ya pudi. Batho Ka moka mo motseng ba tseba gore mma o bapatša nama. Mma o ala fase pele ga lebenkele ge a bapatša nama. Nama ya mma e a kgahliša. O e lokela ka gare ga pakete. Ge batho ba reka o phuthela ka pampiri ya mmala wo mo talalerata. O e phuthela ka hlokomelo. Mma o re nama e na le diproteine. Diproteine di matlafatša mmele.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o bapatša eng? Mma o bapatša _____. Mma o bapatša nama ya eng? Mma o bapatša nama ya _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: dimatlafatši Ngwala potšišo ka: nama

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	bapatša	meakanyetšo	mokgobo	dikgerekgere	dimatlafatši
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA					
		<p>Koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši. Dikgogo di re fa nama le mae. Dikgogo tša koko di beela mae a mantši. Koko ore mae a nale diproteini. Koko o re apeela mae ka mehla. Mae a dula ele a mantši. Koko o ile a loga leano. O ile a tšea dikgerekgere a ga ntlo ya dikgokgo ya go beela mae. Go tloga fao o ile a kgopela gore ke mo thuše go dira meakanyetšo ya matlakala a tsebišo. O be a nyaka go tsebiša batho gore o rekiša mae. Batho ba rile go tseba ba thoma go reka mae. Batho ba rata mae ka gore a nale dimatlafatši.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Koko wa Rhulani o nale eng? Koko wa Rhulani o na le _____.2. Koko ore mae a na le eng? Koko ore mae a na le _____.3. Koko o be a nyaka go tsebiša batho eng? Koko o be a nyaka go tsebiša batho gore o _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago mae? Lentšu leo le hlalosago mae ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. koko wa Rhulani o be a nale dikgogo tše dintši2. Dikgogo di re fa mana le mae.3. o re mae Koko a na le diproteine




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 425 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 425 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta</p>




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	<p>Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 414 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 421 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	nama	naba	nela	bana	
		rema	rera	roma	iri	
	BALA	Bana ba ja nama. Ke nama ya pudi. Bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse. Bana ba rata nama ya pudi. Mma ore nama ya pudi e nale dimatlafatši. Mma o a hlobaela ge nama ya pudi e fedile. Ke mehla pele a itokišetša go ya mošomong o fa bana nama. O tshwenyega kudu ge nama e fedile. Mma o rera go ya go malome. O nyaka gore a mo fe dipudi tše mmalwa. Ka mehla ka iri ya pele re apola dieta ra naba fase gore re je.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. bana ba naba fase gore ba kgone go ja gabotse 2. Mma o rare go ya go malome. 3. ba ja Bana nama.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		kuka	koko	kola	kalela	
	BALA	Koko o kgala bana. Bana ba kiba fase. Ba kiba fase ka dieta. Koko a tshwenyega ge bana ba kiba fase ka dieta. Dieta tša bona ke tša kgale. Dieta ga se di kgwahle. Dieta tša bona di tla senyega. Koko o lala a hlobaela. O a hlobaela ka gore bana ga ba kwe. Maabane ba be ba nametše kala ya mohlare. Ba be ba kalela mohlareng. Ba be ba nametše kala ya kgauswi le meetse. Koko o tšhaba gore ba tla wela ka meetseng. Meetse a kotsi kudu.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Koko o kgala bomang? Koko o kgala bana _____. Bana ba dira eng? Bana ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dieta tša bana? a) _____ b) _____
--	---------------	--





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: kiba Ngwala potšišo ka: dieta




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	jela	jele	jase	joko	
		dijo	eja	ješa	ja	
	BALA	Mma o apere jase. Ke jase e botse. Ke jase ya mmala wo mošweu. Mma o apere jase le dieta. Dieta tša mma di swana le jase ya gagwe. Mma o ja dijo tša gagwe. O ja dijo a apere jase le dieta. Koko o re ge o eja o swanetše go hlobola jase. O ka se je gabotse ge o apere jase. Tate o sepetše. O ile go lokiša joko ya dikgomo. O jele pele a sepela. Go lokiša joko go nyaka maatla. Go nyaka o jele dijo tša go ba le dimatlafatši.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mma o apere eng? Mma o apere _____. Mma o apere jase le eng? Mma o apere jase le _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: jase Ngwala potšišo ka: dijo


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	hlobaela	tshwenyega	dieta	kgantšhitše	itokišetša
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	<div data-bbox="406 425 1540 1265" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="406 1299 1540 1758"> Zweli o ile a tsoga a ikwa a nyorilwe. Ngwedi o be o sa kgantšhitše go tšwa lefaufaung. Zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogala. Mmagwe o be are ga se ka gola. Zweli o ile a tshwenyega kudu. O ile a hlobaela a palelwa ke go bo pata. Mesong ge a tsoga o ile a itokišetša go ya sekolong. Ge a le tseleng o be a nagana gore ba tla lefela dilo ka eng. Ge a le tseleng ya go ya sekolong o ile a lebelela dieta tša gagwe. Di be di mo pata. Mmagwe o tla mo rekela dieta ka eng ge ese a gola. Zweli o be a tloga a tshweyegile. </p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o ile a tsoga a ikwa bjang? Zweli o ile a tsoga a ikwa a _____.Zweli o kwele mmagwe a bolela ka eng? Zweli o kwele mmagwe a bolela ka _____.Mmagwe o be a reng? Mmagwe o be a re ga se ka _____.Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Zweli a bego a ikwaka gona ke _____.Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">zweli o kwele mmagwe a bolela ka mogalaMmagwe o be are ga se ka lago.o ile a Zweli tsoga a ikwa a nyorilwe




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditwatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlaloseša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlaloseša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlaloseša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlaloseša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	fela
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku	
	BITŠA	feta	fela	fula	fala		
		tate	taba	itia	tema		
	BALA						<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	fela
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku	
	BITŠA	feta	fela	fula	fala		
		tate	taba	itia	tema		
	BALA						<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlaloseša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlaloseša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalositša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditwatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
	BALA	fofa	fula	fulela	fela	
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri (mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku	
	BITŠA	feta	fela	fula	fala		
		tate	taba	itia	tema		
	BALA						<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalositša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
	BALA	fofa	fula	fulela	fela	
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri (mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku	
	BITŠA	feta	fela	fula	fala		
		tate	taba	itia	tema		
	BALA						<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlaloseša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlaloseša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
	BALA	fofa	fula	fulela	fela	
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlaloseša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlaloseša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	fela
		fofa	fula	fulela	fela	fela
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditwatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	fela
		fofa	fula	fulela	fela	fela
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku	
	BITŠA	feta	fela	fula	fala		
		tate	taba	itia	tema		
	BALA						<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hlwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditwatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
	BALA	fofa	fula	fulela	fela	
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku	
	BITŠA	feta	fela	fula	fala		
		tate	taba	itia	tema		
	BALA						<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalositša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	kobo	koba	kala	kiba	
		jela	jele	jase	joko	
	BALA	Bana ba bapala ka kobo. Ba bapala ka kobo ka mathuding. Bana ba jela ka mathuding. Ba jela ka mathuding ge ba bapala. Ba šilafatša ka mathuding. Mma o ba botša ka mehla gore ba se bapale ka mathuding. Mma o tla ba koba. O tla ba koba ka gore o nyaka go hlwekiša. O nyaka go hwekiša ka mathuding go šireletša bana ditwatšing. Ditwatši di kotsi kudu. Ditwatši di baka malwetši.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. ba jela ka mathuding ge ba bapala 2. Ba šilafatša ka madingthu. 3. di baka Ditwatši malwetši.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	tate	taba	itia	tema	
		tima	ditaba	temo	tata	
	BALA	Tate o hweditše bana ka mathuding. O ba hweditše ba bapala ka sakatuku. Ke sakatuku sa mang? Ke sa tate. Ke sakatuku sa ditšhila. Tate o be a nyaka go se ena ka meetseng gore a tlo se hlatswa. Sakatuku sa matšhila ga se sa loka. Se ka go bakela ditwatši. Tate o nyaka go šireletša bana ditwatšing. O ba ruta taba ya bohlokwa ka ditswatši. Ge a feditše o ba botša ka ditaba tša temo.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o hweditše bana kae? Tate o hweditše bana ka _____. O ba hweditše ba dira eng? O ba hweditše ba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sakatuku? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: tate Ngwala potšišo ka: sakatuku





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		fofa	fula	fulela	fela	
	BALA	Dipudi di a fula. Di fulela ka mafuri. Di fula ka mafuri ka gore go na le bjang bjo botala. Bana ba di bona fela ge ba le ka mathuding. Bana ba ya ka mathuding ge ba fala pitša. Tate o rata dipudi tša gagwe. O di fothela ka sehlare go di šireletša malwetšing. O rekile sefothedi se segolo gore a kgone go di fothela ka mehla. Dipudi tša tate di a kgahliša. Rakgadi o rata nama ya pudi. O botšiša ka mehla gore re šeba neng ka pudi.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Dipudi di dira eng? Dipudi di a _____. Di fulela kae? Di fulela ka _____. Ngwala madiri(mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefothedi Ngwala potšišo ka: fula





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	mathuding	šireletša	ditwatšing	sefothedi	sakatuku
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA					
		<p>Khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng. O be a maketše ge a bona batho ba apere dimaseke. O be a sa tsebe gore ke tša go dira eng. Ge ba fihlile gae, o ile a bona monna a apere maseke. O be a bonala a tšhoša. Ge a batamela o ile a lemoga gore ke Mna. Maluka. Mna Maluka o ile a mo hlalose tša gore gona le twatši e kgolo mo lefaseng. Gape maseke ke wa go ba šireletša ditwatšing. O ile a mo fa disakatuku le direkere. Go tloga fao a mo ruta go di phutha go dira maseke wa gagwe le wa mmagwe. Yena le mmagwe ba ile ba itebelela seiponeng ka lethabo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Khanani o ile mabenkeleng le mang? Khanani o ile mabenkeleng le _____.2. O be a makatša ke ge batho ba apere eng? O be a makatša ke batho ge ba apere _____.3. Mor Maluka o ile a mo hlalositša go na le eng mo lefaseng? Mor Maluka o ile a mo hlalositša gore go na le _____ mo lefaseng.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona? Lentšu leo le hlalosago ka mokgwa wo Khanani a bego a bona dimaseke ka gona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. khanani o ile a ya le mmagwe mabenkeleng2. O be a bonala a šatšho.3. a mo fa O ile disakatuku le direkere




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: gama</p> <p>Ngwala potšišo ka: diphororo</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	<p>Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sefa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dithaka</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: gama</p> <p>Ngwala potšišo ka: diphororo</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	<p>Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sefa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dithaka</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA					
		<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	







BALA




Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	







BALA






Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: gama</p> <p>Ngwala potšišo ka: diphororo</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	<p>Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sefa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dithaka</p>





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	







BALA







Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka




LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo


LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	







BALA




Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA					
		<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: gama Ngwala potšišo ka: diphororo





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: sefa Ngwala potšišo ka: dithaka





LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA					
		<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>				





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	feta	fela	fula	fala	
		tate	taba	itia	tema	
	BALA	Ke bone dipudi tša tate di fula. Di be di fula pele ga sekolo. Ke ile ka di feta ka kitimela ditekung. Ke be ke gopotše dithaka tša ka morago ga maikhutšo a sekolo. E be ele maikhutšo a matelele. E be e le maikhutšo a marega. Ke be ke tlogetše mogolle morago. Nna le dithaka tša ka re be re bolela ka maikhutšo a dikolo. Mogwera wa rena o ile a re botša gore o bone diphororo. Nna ga ke tsebe diphororo. Ke di bone fela ka pukung. Ke duma go di bona ka mahlo tšatši le lengwe.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.				
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. nna ga ke tsebe diphororo 2. Ke ile ka di feta ka kitimela dikuteng. 3. dipudi tša Ke bone tate di fula.				

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	gama	gola	aga	goga	
		gata	anega	legogo	agela	
	BALA	Rakgadi o tlile go etela. Nna le kgaetšedi ya ka re thabile kudu. Rakgadi o tlile le sephuthelwana. Ke sephuthelwana se se botsana. Se na le mmala wo mo talalerata. Ke eng ka gare ga sephuthelwana? Rakgadi o rile re tla se bula ge re feditše go gama. Ge re feditše rakgadi o re aletše legogo. Re ile ra dula legogong ra emela sephuthelwana. Rakgadi o re file sona gomme ka se bula. E be ele puku ye botse ka gare. Puku e be bolela ka diphororo tše dikgolo lefaseng.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Rakgadi o tlile go dira eng? Rakgadi o tlile go _____. Rakgadi o tlile le eng? Rakgadi o tlile le _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago sephuthelwana? a) _____ b) _____
--	---------------	---







LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	<p>Ngwala lefoko ka: gama</p> <p>Ngwala potšišo ka: diphororo</p>





LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		sefa	soba	sela	soma	
	BALA	<p>Mogolle o a sega. O sega le dithaka tša gagwe. Mogolle le dithaka ba a seba. Ba seba ka kgaetšedi ya ka. Ga ke rate batho ba go seba. Koko o re lesebo ga le botse. Nna le koko re sefa bupi gore re kgone go apea bogobe. Re apea bogobe le sopo. Mogolle yena o duletše go seba. Nna le koko re feditše ebile re a sola. Re sola dijo tša phepho e botse. Nna ge ke feditše go ja ke nyaka go ya ditekung. Go bose kudu go bapala ditekung.</p>				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Mogolle o dira eng? Mogolle o a _____. Mogolle le dithaka ba dira eng? Mogolle le dithaka ba a _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				





LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	<p>Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago.</p> <p>Ngwala lefoko ka: sefa</p> <p>Ngwala potšišo ka: dithaka</p>



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	diphororo	kgaetšedi	ditekung	mogolle	dithaka	
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo		
		gama	gola	aga	goga		
	BALA						<p>Bana ba boela sekolong. Maikhutšo a marega a fedile. Zweli o itokišetša go ya sekolong. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dithaka. Ba be ba bolela ka mafelo ao a ba etetšego ka maikhutšo. Zweli o be a le gae. Ge ba fihla ka phaphošing Mor. Maboya o ile a re ba ngwale ka maikhutšo a bona. Zweli o be a tshwenyegile. Morena maboya o ile a ba fa mohlala. O ba boditše gore o be a le gae ka maikhutšo. O badile dipuku a ba a bjala ditamati. Zweli o ile a lokologa ka gore le yena ga se a ya felo. O ile a nagana gore o tla ngwala ka nako ye a be a dutše le mmagwe a bala. Nako yeo a tšerego di iri a thala kgaetšedi ya gagwe ya lese. Letšatši leo mogolle a ilego a tla ba bapala kgwele ya maoto mmogo.</p>





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Bana ba boela kae? Bana ba boela _____.2. Ke mang yo a itokišetšago go ya sekolong? _____ o itokišetša go ya sekolong.3. Mor Maboya o rile ba ngwale ka eng? Mor Maboya o rile ba ngwale ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona? Lentšu leo le hlalosago ka moo Zweli a bego a ikwa ka gona ge ba re ba ngwale ka maikhutšo a bona ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. zweli o be a tshwenyegile2. Ge a fihla o ile a ya ditekung go bona dikatha.3. ba boela Bana sekolong




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA







Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA







Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA






Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA







Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA






Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala

šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA






Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala

šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala

šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala

šupa

lešoba

lešaka







BALA






Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala

šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2


	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme



LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	hema	huma	huetša	mahala	
		šala	šupa	lešoba	lešaka	







BALA







Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA







Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.





LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.




MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1


	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	sega	sola	seba	sopo	
		gama	gola	aga	goga	
	BALA	Tate o tšwa bokgobapuku. O boile a sega. O be a kgahlwa ke ke puku ya gagwe. O re laile gore re se ke ra tšhela puku ya gagwe ka sopo. Gape o re re ke ke ya ya go gama re swere puku ya gagwe. Puku ya gagwe e bolela ka eng? E bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Ke tlogile ke rata ge a mpotša ka sehlwaseeme sa Kriste. Ke be ke ipotšiša gore se agilwe ke mang. Gape o ile a utulla ditaba tše ntšhi ka dimaka tše. Ke duma go etla enngwe ya tšona.				

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2





	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka pukung ya gago. Lokiša diphošo. 1. puku ya gagwe e bolela ka eng 2. O boile a gase. 3. o tšwa Tate bokgobapuku

LABOBEDI MOŠONGWANA 1





	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapuku	utulla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	šala	šupa	lešoba	lešoboro	
		lešole	lešaka	šala	šupa	
	BALA	Buti ke lešole. Buti o na le maatla. Ore o nyaka go thiba lešoba la lešaka. Dipudi di a fela. Dipudi tša go nona di a fela. Go šetše dipudi tše šupa. Buti o re o tla utulla gore dipudi di feletše kae. O re ke tla sepela le yena ge ke boya sekolong. Sekolong re hwele re thala sehlwaseeme. Ke ile ka ya bokgobapuku go nyaka seswantšho sa sehlwaseeme.				

	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Buti ke eng? Buti ke _____. O re o nyaka go thiba eng? O re o nyaka go thiba _____. Ke mantšu afe a mabedi ao a hlalosago dipudi? a) _____ b) _____
--	---------------	---

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le  go tšwa go Labobedi Mošongwana I.
	NGWALA	Ngwala lefoko ka: lešaka Ngwala potšišo ka: sehlwaseeme

LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBELELA O BOLELE	sehlwaseeme	bokgobapukung	utolla	phiramiti	boratšhoša
	BITŠA	holofela	hema	huma	huetša	
		huetša	holofela	hema	mahala	
	BALA	Tate o nyaka go huma. O humane puku ya go mo ruta ka go huma. O humane puku yeo bokgobapuku. Bokgobapuku re adima dipuku mahala. Ke holofela gore puku ye e tla utulla mekgwa ya go huma. Tate o e bala ka mehla. E bolela ka bolemi. Tate o nagana go dira tšhemo e kgolo. O nagana go bjala merogo ya go fapana. O nagana gape le go reka dipudi gomme a rekiše maswi a pudi. Ke holofela gore o tla atlega.				
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none"> Tate o nyaka go dira eng? Tate o nyaka go _____. O humane puku yeo kae? O humane puku yeo _____. Ngwala madiri (Mantšu a go laetša modiro) a mararo go tšwa kanegelong. a) _____ b) _____ c) _____ 				

LABORARO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Laboraro.
	NGWALA	Ngwala mantšu a  le a  a gare ga pukuntšu ya gago. Ngwala lefoko ka: utulla Ngwala potšišo ka: holofela

LABONE MOŠONGWANA 1



**LEBELELA
O BOLELE**

sehlwaseeme

bokgobapuku

utulla

phiramiti

boratšhoša



BITŠA

hema

huma

huetša

mahala

šala


šupa

lešoba

lešaka







BALA





Tate o tšwa bokgobapuku. O hweditše puku ya go kgahliša. Ke bala puku le tate. Puku e bolela ka dimaka tše šupa lefaseng. Tate o re ga re na tšhelete ya dithekethe tša sefofane. O re dipuku di ka re iša kae kapa kae mo lefaseng. O badile ka sehlwaseeme sa Kriste mophološi. Sona se kua Brazil. O badile gape ka phiramiti yeo e bitšwago El Caracol. O badile ka lefelo leo boratšhoša ba ratago go lwa go lona kua go la Roma. Lefelo leo le bitšwa Kholosiamo. Ke nagana gore ke semaka seo ke dumago go se etela.





LABONE MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  go tšwa go Labone Mošongwana I.
	NGWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Tate o tšwa kae? Tate o tšwa _____.2. O hweditše puku ye bjang? O hweditše puku ya go _____.3. Puku e bolela ka eng? Puku e bolela ka _____.4. Ke lentšu lefe leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego? Lentšu leo le hlalosago puku yeo tate a e hweditšego ke _____.5. Ngwana maina (maina a dilo) a mararo go tšwa kanegelong a) _____ b) _____ c) _____

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	BALA	Bala kanegelo go tšwa go Labone Mošongwana I.

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	BALA	Bala mantšu a  le a  gape.
	NGWALA	Ngwala mafoko ka gare ga puku a gago. Lokiša diphošo. <ol style="list-style-type: none">1. sona se kua brazil2. Puku e bolela ka dimaka tše pašu lefaseng.3. hweditše O puku ya go kgahliša.